

POSLOVNO ime BANKE i ADRESA DAVAOCa PROIZVODA/ USLUGE

Union Banka dd Sarajevo
 Hamdije Kreševljakovića 19
 71000 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina
 ID broj: 4200640130001

Poslovna jedinica
 Podružnica Sarajevo

Reprezentativni primjer

REDOVNA PONUDA
KREDIT ZA RENOVIRANJE I ADAPTACIJU

OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA PROIZVODA/ USLUGE:

1. Vrsta usluge (opis i karakteristika finansijske usluge koja se nudi):	Krediti za renoviranje i adaptaciju stambenih jedinica																																																																	
	Maksimalni iznos kredita do KM 30.000,00, što odgovara iznosu EUR 15.338,76 (protuvrijednost u EUR izražena za kredite koji sadrže valutnu klauzulu).																																																																	
	Zahtjevani iznos kredita od strane klijenta (u KM): 30.000,00 KM																																																																	
	Isplata kredita se vrši u KM valuti.																																																																	
2. Iznos usluge, oznaka valute i uvjeti/uslovi korištenja:	<p>Prenos sredstava se vrši na račun prodavca, dok je moguće maksimalno do 10% od iznosa odobrenog kredita, odnosno do 10.000,00 KM isplatići na tekući račun otvoren u Banci za finansiranje ostalih troškova koji su vezani za primarnu namjenu kredita.</p> <p>Banka ne može korisniku staviti na raspolaganje kreditna sredstva prije isteka roka 14 dana od dana zaključenja ugovora, izuzev na izričit zahtjev korisnika. Korisnik ima pravo odustati od zaključenog ugovora u roku 14 dana od dana zaključenja ugovora bez navođenja razloga za odustanak. Kod ugovora o kreditu koji je osiguran hipotekom kao i kod ugovora čiji je predmet kupovina, odnosno finansiranje kupovine nepokretnosti korisnik može odustati od ugovora pod uvjetom da nije počeo koristiti kredit.</p> <p>Pri odustanku od ugovora a prije isteka roka navedenog u prethodnom stavu, korisnik je dužan o svojoj namjeri da odustane, obavijestiti banku na način kojim se potvrđuje prijem obaveštenja. Obaveštenje se dostavlja u pisanim oblicima. Korisnik koji odustane od ugovora dužan je odmah a najkasnije u roku 30 dana od dana slanja obaveštenja vratiti banci glavnici i kamatu iz osnovnog posla za vrijeme korištenja kredita.</p> <p>U slučaju odustajanja od ugovora, Banka ima pravo na naknadu troškova nastalih kod nadležnih organa koje je Banka imala povodom zaključenja Ugovora.</p>																																																																	
3. Rok otplate kredita/trajanja ugovora (broj mjeseci):	<p>Maksimalni rok otplate do 300 mjeseci.</p> <table> <tr> <td>Zahtjevani rok otplate kredita od strane klijenta</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>4,49%</td> <td></td> </tr> </table>			Zahtjevani rok otplate kredita od strane klijenta	120	4,49%																																																												
Zahtjevani rok otplate kredita od strane klijenta	120																																																																	
4,49%																																																																		
4. Visina i promjenjivost nominalne kamatne stope:	<p>Kamatne stope su fiksne za cijelo vrijeme trajanja kreditnog odnosa. Fiksna kamatna stopa podrazumjeva da se kamatna stopa ne mijenja u periodu važenja Ugovora o kreditu. Banka koristi proporcionalni metod obračuna kamate pri čemu godina ima stvarni broj dana 365/366.</p>																																																																	
5. Efektivna kamatna stopa (EKS) i ukupan iznos koji korisnik treba da plati, odnosno koji mu se treba isplati:	<table> <tr> <td>Iznos kamate za cijeli period otplate kredita (u KM):</td> <td>7.299,85 KM</td> </tr> <tr> <td>Naknada za obradu kredita (u KM): (za klijente koji primaju lična primanja putem Union Banke)</td> <td>300,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Naknada za vođenje kreditnog računa</td> <td>240,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Iznos interkalne kamatne stope. (Korisnik kredita je obvezan platiti trošak interkalne kamate. Ista se obračunava u visini redovne kamate za period od isplate kredita do dana prijenosa kredita u otplatu, a naplaćuje se u trenutku isplate kredita iz sredstava kredita.)</td> <td>7,38 KM</td> </tr> <tr> <td>Ukupni troškovi koje klijent plaća Banci po kreditu:</td> <td>7.839,85 KM</td> </tr> <tr> <td>Troškovi mjenica</td> <td>3</td> <td>15,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Troškovi zaloga na depozite u Registru zaloge (jednokratno, fiksno), /opcionalno ukoliko je deposit obezbjedenje po kreditu/</td> <td>NE</td> <td>Nije primjenljivo</td> </tr> <tr> <td>Troškovi ovjere dokumentacije za sve učesnike u kreditnom odnosu</td> <td>2</td> <td>20,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Trošak police/paketa osiguranja (jednokratno, fiksno, u KM) /opcionalno ukoliko je police obezbjedenje po kreditu/</td> <td>2,11%</td> <td>633,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Troškovi pribavljanja ZK izvata (fiksno u KM)</td> <td>NE</td> <td>Nije primjenljivo</td> </tr> <tr> <td>Troškovi notara</td> <td>NE</td> <td>Nije primjenljivo</td> </tr> <tr> <td>Troškovi procjene vrijednosti nekretnine (fiksno u KM)</td> <td>NE</td> <td>Nije primjenljivo</td> </tr> <tr> <td>Troškovi pribavljanja poreskih uvjerenja (fiksno u KM)</td> <td>NE</td> <td>Nije primjenljivo</td> </tr> <tr> <td>Troškovi otvaranja i vođenja računa: /opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge /</td> <td>NE</td> <td>Nije primjenljivo</td> </tr> <tr> <td>Troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje predstavljaju uvjet za korištenje finansijske usluge/optionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge /</td> <td></td> <td>0,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Troškovi police osiguranja nekretnine za cijeli period otplate kredita /opcionalno ukoliko je kredit obezbjeden nekretninom /</td> <td>NE</td> <td>Nije primjenljivo</td> </tr> <tr> <td>Ukupno ostali troškovi po kreditu(u KM):</td> <td></td> <td>668,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Ukupni troškovi po kreditu za cijelo vrijeme trajanja kredita (u KM):</td> <td></td> <td>8.507,85 KM</td> </tr> <tr> <td>Ukupni iznos koji korisnik treba da plati (iznos kredita +ukupni troškovi) (u KM):</td> <td></td> <td>38.507,85 KM</td> </tr> <tr> <td>Efektivna kamatna stopa (EKS) sa svim pripadajućim troškovima po kreditu (u KM):</td> <td></td> <td>5,47%</td> </tr> <tr> <td>6. Iznos i broj rata kredita i perioda u kojima dospijevaju</td><td colspan="3"> <p>Kredit se otplaćuje u jednakim mjesecnim anuitetima, a broj mjesecnih anuiteta zavisi od perioda na koji je zaključen ugovor o kreditu. Anuiteti po kreditu dospijevaju svakog 5. ili 20. u mjesecu, zavisno od izbora korisnika kredita.</p> <table> <tr> <td>Iznos anuiteta KM</td> <td>312,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Korisnik kredita se obavezuje da će obavese po ovom ugovoru izvršavati u KM valuti.</td> </tr> </table> </td></tr> </table>	Iznos kamate za cijeli period otplate kredita (u KM):	7.299,85 KM	Naknada za obradu kredita (u KM): (za klijente koji primaju lična primanja putem Union Banke)	300,00 KM	Naknada za vođenje kreditnog računa	240,00 KM	Iznos interkalne kamatne stope. (Korisnik kredita je obvezan platiti trošak interkalne kamate. Ista se obračunava u visini redovne kamate za period od isplate kredita do dana prijenosa kredita u otplatu, a naplaćuje se u trenutku isplate kredita iz sredstava kredita.)	7,38 KM	Ukupni troškovi koje klijent plaća Banci po kreditu:	7.839,85 KM	Troškovi mjenica	3	15,00 KM	Troškovi zaloga na depozite u Registru zaloge (jednokratno, fiksno), /opcionalno ukoliko je deposit obezbjedenje po kreditu/	NE	Nije primjenljivo	Troškovi ovjere dokumentacije za sve učesnike u kreditnom odnosu	2	20,00 KM	Trošak police/paketa osiguranja (jednokratno, fiksno, u KM) /opcionalno ukoliko je police obezbjedenje po kreditu/	2,11%	633,00 KM	Troškovi pribavljanja ZK izvata (fiksno u KM)	NE	Nije primjenljivo	Troškovi notara	NE	Nije primjenljivo	Troškovi procjene vrijednosti nekretnine (fiksno u KM)	NE	Nije primjenljivo	Troškovi pribavljanja poreskih uvjerenja (fiksno u KM)	NE	Nije primjenljivo	Troškovi otvaranja i vođenja računa: /opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge /	NE	Nije primjenljivo	Troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje predstavljaju uvjet za korištenje finansijske usluge/optionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge /		0,00 KM	Troškovi police osiguranja nekretnine za cijeli period otplate kredita /opcionalno ukoliko je kredit obezbjeden nekretninom /	NE	Nije primjenljivo	Ukupno ostali troškovi po kreditu(u KM):		668,00 KM	Ukupni troškovi po kreditu za cijelo vrijeme trajanja kredita (u KM):		8.507,85 KM	Ukupni iznos koji korisnik treba da plati (iznos kredita +ukupni troškovi) (u KM):		38.507,85 KM	Efektivna kamatna stopa (EKS) sa svim pripadajućim troškovima po kreditu (u KM):		5,47%	6. Iznos i broj rata kredita i perioda u kojima dospijevaju	<p>Kredit se otplaćuje u jednakim mjesecnim anuitetima, a broj mjesecnih anuiteta zavisi od perioda na koji je zaključen ugovor o kreditu. Anuiteti po kreditu dospijevaju svakog 5. ili 20. u mjesecu, zavisno od izbora korisnika kredita.</p> <table> <tr> <td>Iznos anuiteta KM</td> <td>312,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Korisnik kredita se obavezuje da će obavese po ovom ugovoru izvršavati u KM valuti.</td> </tr> </table>			Iznos anuiteta KM	312,77		Korisnik kredita se obavezuje da će obavese po ovom ugovoru izvršavati u KM valuti.		
Iznos kamate za cijeli period otplate kredita (u KM):	7.299,85 KM																																																																	
Naknada za obradu kredita (u KM): (za klijente koji primaju lična primanja putem Union Banke)	300,00 KM																																																																	
Naknada za vođenje kreditnog računa	240,00 KM																																																																	
Iznos interkalne kamatne stope. (Korisnik kredita je obvezan platiti trošak interkalne kamate. Ista se obračunava u visini redovne kamate za period od isplate kredita do dana prijenosa kredita u otplatu, a naplaćuje se u trenutku isplate kredita iz sredstava kredita.)	7,38 KM																																																																	
Ukupni troškovi koje klijent plaća Banci po kreditu:	7.839,85 KM																																																																	
Troškovi mjenica	3	15,00 KM																																																																
Troškovi zaloga na depozite u Registru zaloge (jednokratno, fiksno), /opcionalno ukoliko je deposit obezbjedenje po kreditu/	NE	Nije primjenljivo																																																																
Troškovi ovjere dokumentacije za sve učesnike u kreditnom odnosu	2	20,00 KM																																																																
Trošak police/paketa osiguranja (jednokratno, fiksno, u KM) /opcionalno ukoliko je police obezbjedenje po kreditu/	2,11%	633,00 KM																																																																
Troškovi pribavljanja ZK izvata (fiksno u KM)	NE	Nije primjenljivo																																																																
Troškovi notara	NE	Nije primjenljivo																																																																
Troškovi procjene vrijednosti nekretnine (fiksno u KM)	NE	Nije primjenljivo																																																																
Troškovi pribavljanja poreskih uvjerenja (fiksno u KM)	NE	Nije primjenljivo																																																																
Troškovi otvaranja i vođenja računa: /opcionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge /	NE	Nije primjenljivo																																																																
Troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje predstavljaju uvjet za korištenje finansijske usluge/optionalno ukoliko su isti uvjet za korištenje finansijske usluge /		0,00 KM																																																																
Troškovi police osiguranja nekretnine za cijeli period otplate kredita /opcionalno ukoliko je kredit obezbjeden nekretninom /	NE	Nije primjenljivo																																																																
Ukupno ostali troškovi po kreditu(u KM):		668,00 KM																																																																
Ukupni troškovi po kreditu za cijelo vrijeme trajanja kredita (u KM):		8.507,85 KM																																																																
Ukupni iznos koji korisnik treba da plati (iznos kredita +ukupni troškovi) (u KM):		38.507,85 KM																																																																
Efektivna kamatna stopa (EKS) sa svim pripadajućim troškovima po kreditu (u KM):		5,47%																																																																
6. Iznos i broj rata kredita i perioda u kojima dospijevaju	<p>Kredit se otplaćuje u jednakim mjesecnim anuitetima, a broj mjesecnih anuiteta zavisi od perioda na koji je zaključen ugovor o kreditu. Anuiteti po kreditu dospijevaju svakog 5. ili 20. u mjesecu, zavisno od izbora korisnika kredita.</p> <table> <tr> <td>Iznos anuiteta KM</td> <td>312,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Korisnik kredita se obavezuje da će obavese po ovom ugovoru izvršavati u KM valuti.</td> </tr> </table>			Iznos anuiteta KM	312,77		Korisnik kredita se obavezuje da će obavese po ovom ugovoru izvršavati u KM valuti.																																																											
Iznos anuiteta KM	312,77																																																																	
Korisnik kredita se obavezuje da će obavese po ovom ugovoru izvršavati u KM valuti.																																																																		

7. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, te druge naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora uz određenje jesu li fiksni ili promjenjivi i uvjete pod kojima se mogu mijenjati	Troškovi vođenja tekućeg računa ukoliko je isti uslov za odobrenje kredita. Troškovi vođenja računa se ne uzimaju u obzir ako je klijent prije podnošenja zahtjeva za kredit već imao otvoren račun u Banci. Naknada za vođenje tekućeg računa iznosi 2,90 KM. Naknada za vođenje računa je promjenjiva i revidira se najmanje jednom u toku kalendarske godine. U slučaju promjene naknade, Banka će, putem distribucijskih kanala, najmanje 15 dana prije početka primjene, pisanim putem obavijestiti klijenta. Druge naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora definisani su tački 5. ovog informacionog lista.
8. Obaveza korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	<ul style="list-style-type: none"> Usluga ovjere dokumentacije (lične karte i saglasnosti/ suglasnosti o pljenidbi i prenosu dijela primanja i eventualno dodatne dokumentacije koja je zahtjeva ovjeru), može biti izvršena od strane Notara ili Opštine/Općine i ista se naplaćuju u skladu sa važećom tarifom Notara ili Opštine/Općine. Za stambeni kredit obezbijeden hipotekom potreban je notarski obrađen: kupoprodajni ugovor i ugovor o zasnivanju založnog prava. Navedeni ugovori moraju isključivo biti notarski obrađeni, a troškovi su definisani tarifom Notara. Banka nema uticaj na ove troškove.
9. Obaveza zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim s osnovnim ugovorom	Korisnik nema obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama.
10. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjerenja obaveza	Na sva dospjela, a neizmirena potraživanja Banka će Korisniku obračunati i naplatiti troškove i zakonsku zateznu kamatu koja u trenutku zaključenja ugovora, prema važećim pozitivnim propisima, iznosi 10 % godišnje.
11. Instrumenti obezbjeđenja:	<p>Za ovu vrstu kreditnog proizvoda obavezni instrumenti obezbjeđenja i sve učesnike u kreditnom odnosu su:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mjenice; Ovjerene saglasnosti/suglasnosti o pljenidbi i prenosu dijela primanja <p>Za ovu vrstu kreditnog proizvoda obavezni instrumenti obezbjeđenja za Korisnika su:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hipoteka na nekretnini u omjeru od ██████████ u odnosu na iznos kredita. <p>Napomena: Ovisno od ukupne kreditne izloženosti Korisnika u Banci, iznosa kredita, roka otplate i profila firme zaposlenja korisnika u kreditni odnos se uključuje sudužnik.</p>
12. Iznos naknade za prijevremeni povrat:	Korisnik može otplatiti kredit, dijelomično ili u potpunosti, prije ugovorom definiranog roka otplate uz pisano obaveštenje Banke o svojoj namjeri, u roku od tri dana prije namjeravane uplate iznosa kredita. Banka ima pravo da obračuna naknadu po prethodno navedenom osnovu tj. naknadu za prijevremenu otplatu koja može iznosići najviše do 1% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a ukoliko je ovaj period kraći, Banka ima pravo da obračuna naknadu u iznosu do 0,5% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje. Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi Korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen.
13. Naknada za izmjenu uslova kredita	100,00 KM po izmjeni/Aneksu Napomena: pod izmjenom uslova se ne podrazumijeva prijevremena djelimična otplata kredita
14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora:	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacrta ugovora, osim ukoliko Banka ocijeni da ne želi zasnovati odnos sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu.
15. Period u kojem Banku obavezuju podaci navedni u informacionom listu u pregovaračkoj fazi:	Podaci u ovom Informacionom listu Banku obavezuju 7 dana nakon donošenja pozitivne odluke Kreditnog odbora. Eventualno odobrenje i konkretni uslovi kredita ovise o vrsti kredita i procjeni kreditne sposobnosti Korisnika od strane Banke, na osnovu kompletnosti i ispravnosti dokumentacije dostavljene od strane Korisnika.
16. Uvjeti polaganja novčanog depozita:	Za ovu grupu kreditnih proizvoda nije obavezno polaganje novčanog depozita.

Standardni informacioni list izdao/la:

(ime i prezime)

Standardni informacioni list preuzeo/la:

(upisati ime i prezime korisnika)

Potpis Korisnika

Datum: